


Moporesidente Henry B. Eyring

Mogakolodi wa Ntlha mo
Boporesidenteng jwa Ntlha



Kagiso mo Botshelong Jo

Go rotlhe rona ba re ileng ra tla mo nameng, Mmoloki o rile, “Mo lefatsheng lo na le pitlagano” (Johane 16:33). Mme O file tsholofetso e e gakgamatsang go barutwana ba Gagwe mo nakong ya bodiredi jwa gagwe a le nameng: “Kagiso ke a lo e tlogelela, kagiso yame ke a lo efa: e seng jaaka fa lefatsheng le efa, Ke a ele fa.” (Johane 14:27). Ke kgomotso go itse gore tsholofetso e ya kagiso ya setho e tswelapele go botlhe barutwana ba Gwagwe gompieno.

Bangwe ba rona ba tshela mo ditikologong tse dintle di agisantse, mme re utlwa pheretho ka gare. Bangwe ba utlwa kagiso le tshisibalo e e itekanetseng gareng ga tatlhegelo e kgolo ya setho, poitshego, le tswelapele ya diteko.

O ka tswa o kile wa bona kgakgamatso ya kagiso mo sefathogong sa morutwana wa ga Jeso Keresete kana o e utlwetse mo mafokong a gagwe. Ke e bone methla mengwe ga ntsintsi. Motlha mongwe e nnile mo phaposing ya ntlo ya kokelo ya balwetse kwa lelwapa le phuthegile go dikologa motlhanka wa Modimo o o gaufi le loso.

Ke gakologwelwa ke etetse mosadi mo ntlong ya kokelelo ya balwetsi malatsinyana pele ga a bolawa ke kankere. Ke ne ke tsisitse bomorwadiake ba ba botlana ba babedi go mpata ka gonne kgaitisadi yo o botshe yo o kile a nna morutabana wa bone wa Ntlha.

Ba losika lwa gagwe bane ba phuthegile go dikologa bolao jwa gagwe, ba eletsa go nna le ene dibakanyana tsa gagwe tsa bofelo mo lefatshing. Ke ne ka gakgamala jaaka ane a nna mo bolaong. A tshwarela go bomorwadiake go ba itsise ka bobedi jwa bone, ka bongwe ka bongwe,

go mogwe le mogwe wa losika lwa gagwe. O boile jaaka o kare bomorwadiake ke ba bogosi ba begwelwa kwa ntlo ya mohumagadi. O bone tselo go bua sengwe ka fa mogwe le mogwe mo phaposing ane ale morutwana wa Mmoloki. Ke santse ke gakologwelwa nonofo, nolofatso, le lorato mo lentsweng la gagwe. Ke biletsa Ke gakgamaditswe ke gothama ga monyenyo wa gagwe le fa jaaka ane a itse gore nako ya gagwe ya botshelo e khutshwane.

O amogetse ditshegofatso tsa boperoseti tsa kgomotso, mme o re file gotlhe ka tshupo ya gore tsholofetso ya Morena ya kagiso e nnete: “Dilo tse ke di buile le lona, gore lo nne le kagiso mo go nna. Mo lefatsheng lona le pitlagano; mme nametsegang; Ke fentse lefatsheng” (Johane 16; 33).

O amogetse taletso ya Gagwe, jaaka rotlhe re ka, epefela diteko le matshwenyego a rona.

Tlang kwano go nna lotlhe ba lo lapileng, ba lo ime-lwang, mme Ke tla lo lapolosa.

Ipeleseng jokwe ya me, lo ithute ga me; gonne ke bonolo le boingotlo mo pelong, mme lo tlaa bonela mewa ya lona tapologo. (Mathaio 11:28-29).

Ke fela go latedisa Mmoloki gore mongwe wa rona o ka bona kagiso le tshisibalo mo dithegong tse di tlaa tlang go rona rotlhe.

Dithapelo tsa sakaramente di re thusa go bona kagiso e o gareng ga dipitlagano tsa botshelo. Fa re tlhakanela selalelo, re ka ikaelela go nna boikanyego go dikologano tsa rona le go Mo latela.

Mongwe le mongwe o solofetsa go gakologelwa Mmoloki. O ka itshenkela go Mo gakologwelwa ka

tsela e e gogwelang pelo ya gago go Ene molemo bogolo. Motlha mongwe gona, ke go bona Ene mo tlhologanyong yame a khubame mo Tshingwaneng ya Gethesemane kana go bona Ene a bitsa Lasaro go tsoga mo phupung. Fa ke dira, Ke utlwa bogaufi le Ene le malebogo a a tlišang kagiso mo pelong ya me.

O solofetsa go tšhegetsa ditaello tsa Gagwe. O solofetsa go tsaya leina la Gagwe go wena le go nna mosupi wa Gagwe. O solofetsa gore jaaka o tšhegetsa dikgolagano tsa gago le Ene, Mowa o o Boitshepo o tlaa nna le wena (Bona D&C 20: 77, 79.)

Se se tliša kagiso mo ka ditselana tse pedi potlana. Mowa o o Boitshepo o re tlhatswa go tswa dibeng ka ntlha ya Tefo ya ga Jeso Keresete. Le Mowa o o Boitshepo o ka re fa kagiso e e tšwang go nna le tumalano le Modimo le tšholofelo ya go nna le botshelo jo bosa khutleng.

Moapostolo Paulo o boile ka tšhegofatso e e gākama-tšang e: “Mme loungo lwa Mowa ke lorato, le boitumelo, le kagiso, le bopelotelele, le bopelonomi, le molemo, le boikanngo,” (Bagalatia 5:22).

Fa barongwa ba legodimo ba kuela go tsalwa ga Mmoloki, ba boletse, “Kgalalelo e nne go Modimo kwa bogodimodimong, le *kagiso* e nne mo lefatšhing” (Luke 2: 14). Ke fa tšhupo yame jaaka mosupi wa ga Jeso Keresete gore Rara le Morwae yo o Rategang ba ka romela Mowa go re letlelela go bona kagiso mo botshelong jo, diteko dipe fela di ka tla go rona le ba re ba re ba ratang.

GO RUTA GOTSWA MOLAETSENG O.

Moporesidente Eyring o ruta gore dithapelo tsa sakaramente di ka re thusa go itse go batla kagiso ka nako ya diteko tsa rona. Ba re gakolola gore fa re tšhegetsa dikgolagano tsa rona, re na le tšholofetso ya Modimo gore Mowa o o Boitshepo o tlaa nna le rona. Tlhokome-la go botsa bao o ba rutang ka fa go nneng le Moya o o Boitshepo le rona go ka thusa rona go nna le kagiso. O ka nna gape wa abelana megopolo ya gago kana tirafalo ka fa Mowa o o Boitshepo o go thusitseng go utlwa kagiso mo tekong. O ka nna wa kgothatsa bao o ba rutang go akanya ka molaetsa o gareng ga sakaramente beke e.

BANANA

O Tlaa Gakologwelwa Mmoloki jang Beke E?

Moporesidente Eyring o kgothatsa rona go “itšhenkela go gakologwelwa [Mmoloki] ka tsela e e gogwelang pelo ya gago go Ene molemo bogolo.”

O dira jang “go gakologwelwa Ene nako tšotlhe” beke yotlhe (bona D&C 20: 77, 79)?

A ona le dikwalo tse di boitshepo tse di tlekeetsang ka Mmoloki? O ka tšhwaa ka pharologanyo lokwalo lo lo boitshepo letsatsi lengwe le lengwe beke e o bo o abelana le mongwe.

A o opela sefela kana ngwe pina ee tšholetsang mo tlhologanyong ya gago fa o ikutlwa o le tlase?. Kana itšhenkele ngwe e e kayang ka Mmoloki beke e.

A o akanya botshelo jwa Mmoloki le Tefo ya gagwe ka nako ya sakaramente beke ngwe le ngwe?. O ka baakanyetsa sakaramente ka go biletsa ditšhenkelo tsa gago beke yotlhe go nna o ntse o gakologwelwa Mmoloki le maikwatlhaelo a dinako tse o sukaskaneng.

A o rapelela disedimogo tsa go abelana efangele letsatsi lengwe le lengwe?. Leka go nna le puisano ya efangele beke e itebagantseng mo go Mmoloki. O ka nna wa fa tšhupo ya gago ka Mmoloki ka nako ya bokopano jwa lelwapa momaitseboa kana bua le tsala ko sekolong ka tirafalo e e go dirafaletseng ko kerekeng.

Dira boikaelelo go gakologwelwa Mmoloki ka tsela e e tlotlegang beke e. Bolelela motsadi, motsalwa nao, moeteledi-pele, kana tsala mabapi le boikaelelo jwa gago. Kwa phelelong ya beke, ba bolelele se se dirafetseng. Ka bobedi lo tla utlwa kagiso le boitumelo jo Moporesidente Eyring a buileng ka jone.

BANA

Tlang go Keresete

Mmoloki o re solofeditse Kagiso fa re “tla go [Ene]” (Mathaio 11:28). Se se raya go latedisa sekao sa Gagwe le go leka go nna gaufi le Ene.

- Nna ka tšhisimogo ka nako ya sakaramente.
- Itšhenkele go nna pelonomi le go sa athola ba bangwe.
- Bala ka Mmoloki mo dikwalong tse di bitshepo.



Boitumelo Jwa Lelwapa Bo Bonwa Mo Tshiamong

Ka thapelo ithute tiriso e mme o senke go itse gore oka abelana eng Gotlhaloganyana "The Family: A Proclamation to the World" go ka godisa tumelo yame mo Modimong jang lego segofatsa bao o ba tlhokometseng ka thuto ya ketelo? Go bona molaetsa o montsi, ya ko reliefsociety.lds.org.

Tumelo, Lelwapa, Thuso

Modimo "o tlhomamisitse malwapa gore tlišetsa boitumelo, gore thusa go ithuta melwana e e siameng mo seemong sa felo lorato, le gore baakanyetsa botshelo jwa bosakhutleng ba Gagwe go ba letlelela go ithuta melwana e e nepagetseng mo seemong sa felo la lorato, le gore baakanyetsa botshelo jwa bosakhutleng."¹ Ga Modimo ka "tomagano e kgolo ya boitumelo" (Alema 42:8), Mopresidente Russel M. Nelson, Mopresidente wa Quoramo ya Baapostolo ba Lesome le Bobedi, o rile: "tomagano ya gagwe e bolela fa banna le basadi ba gagwe gore ba nna le boitumelo [2 nephi 2:25]. Gore boitumelo bo tla fare itshenkelela go tshela ka thokgamo le tamagano e kgolo ya Modimo."²

Lelwapa le bogare eleng Keresete le etlišetsa dibaka tse dikgolo tsa phenyo. Mogolwane Richard G. Scott (1928-2015) wa Quoramo ya Baapostolo ba Lesome le Bobedi o e tlhalosa jaaka lefelo "kwa efangele e rutilweng, dikgolagano di a tshagediwa, le lorato lo a atanega," fa malwapa a ka nnang teng "botshelo jwa ikobo" le gonna "tia meding mo efangeling ya ga Jeso Keresete."³

Mopresidente Henry B. Eyring, Mogakolodi wa Ntlha mo Bopresidenteng jwa Ntlha, o rile: "Re ka ikaelela gore re tla dira gotlhe re go kgonang go tsisa tlase maatla a legodimo go malwapa a [rona]." Mme re ka ratega bogolo go isa kwa pele lorato, tirelo, kobo, boitumelo mo malwapeng a rona ka "[bana ba rona] ba utlwule lefoko la Modimo e bo ba le leka ka tumelo. Fa ba dira, ditlholego tsa bone di tla a fetola ka tsela e e ntshang maungo a boitumelo a ba a batlang."⁴

Keresete-Gare ga Legae

Re na le malebela a keresete-Gare ga Legae mo dikwalong tse di boitshepo. Morago ga rre rraagwe, Lihae, a swa, Nifae tsere lelwapa la gagwe le ba bangwe ba ba dume-tseng mo ditlhagisong tsa gagwe le ditshenolo tsa Modimo le ba ba utlwetseng mo mafokong a ga Nifae go tswa lefatshing la Baleimane. Mo lefolong le lesa le, Banifae ba bana ba ka kgona go tshetsa dikatholo, melawana, le ditaello tsa Morena mo dilong tsotlhe, go ya ka molaong wa ga Moše. (Bona 2 nephi 5:6-10). Mme le gareng ga Banifae, bangwe ba feletse ba nnile bokgopo.

Mme lefa ba lelwapa la rona ba ka motlha mongwe ba tseelega go tswa mo tshiamong jaaka Banifae ba dirile, Mogolwane Scott o rile Keresete-Gare ga Legae le ntse "le fa tlhomamiso e kgolo ya Kagiso le botshabelo mo magaeng a rona." O dumalalane fa "go santse go tlaa nna le dikgwetlho le diopisatlhogo ka bothalo, le fa gare ga pheretlho, re ka nna re ka aja monate ka gare le boteng jwa boitumelo."⁵

Dikwalo tsa Tumelo tse ditlaleletsang

3 Johane 1:4; 1 Nefae 8:12;
2 Nefae 5:27

DINTLHA

1. *Handbook 2: Administering the Church* (2010), 1.1.4.
2. Russell M. Nelson, "Lonyalo Iwa Legodimo," *Liahona*, Ngwanatsele. 2008, 92.
3. Richard G. Scott, "Ya Kagiso kwa Gae," *Liahona*, Motsheganong 2013, 30, 31.
4. Henry B. Eyring, "Dithuto tsa 'The Family: A Proclamation to the World,'" *New Era*, Lwetsa. 2015, 5, 6.
5. Richard G. Scott, "Ya Kagiso kwa Gae," 31.

Akanyetsa Se

Re ka dira eng go tshela tshiamo e kgolo gareng ga malwapa a rona?